


Mmofra Twerε Kronkron
de reba

Yesu a Oye
Okyerεkyerεni
Kεσεε



Ɔtwerεfoo: Edward Hughes

Deε ɔyεε mfonini ahodoɔ: Byron Unger; Lazarus
Alastair Paterson

Ɔsamufoɔ: E. Frischbutter; Sarah S.

Nkyerεaseɛni: Kwasi Adomako

Deε ɔtotoo ho nneɛma: Bible for Children
www.M1914.org

©2023 Bible for Children, Inc.


Tumi krataa: Sε wontɔn nko ara deε a, wowɔ ho kwan sε
wotwe anaase wotintim saa ayεsɛm yi bi.





Na Yesu ye
okyerekyerɛni
kɛsɛɛ - ne so bi mmaa da. Na dɔm
tie no. Yesu ka kyereɛ wɔn sɛ wɔnye
ahummɔborɔ, papa ne ayamye.
Afoforɔ bekyiri wɔn na wɔapira wɔn,
nanso Onyankopɔn bɛhwɛ wɔn.






Yesu kyerekyere
nneema pii. Okaa
se Onyankopon
nkurofoɔ hyeren
wo wiase te sɛdeɛ
kanea hyeren wo
fie no. Hwe sɛdeɛ
kanea ma edan a
ɛmu ye sum sesa!



Na nkurofoɔ a Yesu kasa kyereɛ wɔn
no pɛ bɔne a yede bɔne tua so ka,
“Wotu m’ani a metu wo deɛ bi,
wotu me se a metu wo
se.” Nanso Yesu
kyerekyereɛ wɔn
ayamyɛ, bɔnefakye
ne ɔɔɔ, mo
wɔnyɛ mma
wɔn atamfo.





Yesu aberε so no, nkurɔfoɔ
binom yεε wɔn ho sε ateneɛeefoɔ.
Sε wɔma mmɔborɔfoɔ sika a, na
wɔma obi hyɛn abɛn sɛdɛε εbɛyε
na obiara bɛhwε. Yesu kaa sε, “Yε
w’ayɛyɛdɛε wɔ kokoam,
na Onyame bɛhyε wo
ananmu.”




Saa na Yesu kyerekyere faa mpaebɔ ho. Na nkurofoɔ
binom gyinagyina kwantempɔn ntwea so baabi bɔ
mpaee sɛdeɛ ebeye na obiara behu wɔn na wɔate wɔn
nka. Na wɔnnwene Onyankopɔn ho.
Na wɔdwene deɛ afoforɔ dwene
fa wɔn ho. Na Yesu frɛ wɔn
nyaatwomfoɔ - wɔ a wɔpatu da
nneyee
bi adi.



Na Yesu taa de abodeε na εkyerεkyerε ne nkyerεkyerε
mu. Nhwεsoo bi ne sε, Ode ne nsa teneε nnomaa so.


Okaa sε, “Mo Agya a owo soro ma won aduane
di. Mommma biribiara nha mo. Onyankopon
bεma mo biribi adi.”



Ɔtoaa so se, “Mpo na Ɔhene Solomon a na ɔye ɔdefoɔ nsiesiee ne ho nsenee asukooko. Na se Onyankopɔn fura serɛ a ɛwɔ wuram ntoma a, ɔmfura wo nso ntoma bi?” Na Yesu rekyerɛkyerɛ nkurofoɔ no ama wɔagyɛ Onyankopɔn a ɔno na ɔma wɔn deɛ wɔhia nyinaa no adi.



Yesu kaa se, “Se
wobu wo nua aten
a, ete sɛdeɛ woreyi
n’ani ase mpuna
nan so wo deɛ dua
kɛsɛɛ da w’ani so.”
Ebetumi aba se
nkurofoɔ sereɛɛ.
Nanso na etwa se
wodwene deɛ Ɔpe
se ɔkyere ho.






Yesu kaa se
nkurofoɔ mmisa
Onyankopɔn ho
mmaa. Se mma
ɔkɔm de wɔn bisa
paano a, mo wiase
yi mu agyanom ma
wɔn ɔboɔ? Daabi!
Wɔma wɔn nneɛma
pa. Onyankopɔn
nso ma wɔn a
wɔbisa no no
nneɛma pa.




Yesu, ɔkyerɛkyerɛfoɔ kɛsɛ yi bɔɔ
wɔn kɔkɔ faa akyerɛkyerɛfoɔ atorɔfoɔ
ho. Yesu kaa sɛ, “Wɔsiesie wɔn ho
sɛ nnwan. Nanso wɔn mu deɛ, wɔye
mpataku!” Ɔkaa sɛ wɔn nnwuma na
ɛbɛma yɛahunu ɔbra a wɔrebɔ.



Abasem bi a ɔkaeε mu no, Yesu kyerεε wɔn sε
nkurɔfoɔ a wɔdi Onyankopɔn asem soɔ no te sε onipa
a ɔsi ne dan wɔ ɔbotan so.
Ahum kεsεε bi maa ne
homene so. Egyaεε
no, na efie no
si hɔ pintinn.



Nanso onipa gyimifoɔ bi sii ne dan wɔ anwea so. Ahum bɔɔ no no, ehwee ase bubuiɛ firi sɛ na ne fapem no mu nye den. Yesu kaa sɛ nkurofoɔ a wɔnni Onyankopɔn asem so no te sɛ saa onipa no.



Yesu nsem no maa nkurɔfoɔ no
ho dwirii wɔn. Na wɔntee nneɛma
bi saa da. Seesei wɔahunu se
Onyankopɔn asem tie nko ara no
nni mu. Etwaa se wɔdi so da biara.



Yesu a Oye Okyerεkyerεni Kεσεε

Agεεεm a εfiri Onyankorεn aεεm,
Twerε Kronkron no mu,


Wε

Mateo 5-7, Luka 6

"Wo nεεm ano ma hann."

Nnwom 119:130






Awieeε



42



60



Saa Twere Kronkron mu ayeseem yi kasa fa yen Nyankopon
Nwanwafo a oboo yen na ope se yehunu No no ho kyere yen.

Onyankopon nim se yeye nneema bone pii, dee Ofre no bone no.
Bone ho asotwee ne owuo nanso Onyankopon do wo pa ara nti
Osomaa ne Ba Barima koro, Yesu ma no bewuu wo asennua no
so gyee wo bone ho asotwee. Eha Yesu sore beyee Oteasefo bio
besene ko Osoro Aheman mu! Se wogyee Yesu di na wose no se
Omfa wo bone nkye wo a, Obeye. Afei Obeba abetena wo mu ama
wo ne No atena afebo.

Se wogyee di se yei ne nokore no a, ka yei kyere Onyankopon:
Me Dofe Yesu, Megye di se woyee Onyankopon, na wobeyee onipa
wuu me bone ho, na seesei Woda so te ase. Mesre Wo bra
m'abrabo mu na fa me bone kye me, sedge ebeye a menya obra
foforo seesei, na da koro bi me ne Wo ako afebo. Boa me na
menye setie mma Wo na mentena ase mma Wo se Wo ba. Amen.

Kenkan Twere Kronkron no na wo ne Onyankopon nni
nkommoo da biara! Yohane 3:16

